



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	23. 12	20 25	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-2/25-5/2		
VEZA:			
EPA:	766 XXVIII		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Podgorica, decembar 2025.


SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku Andriji Mandiću

Poštovani,

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim amandmane na **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA** (EPA: 766 XXVIII, br. akta: 16-2/25-5 od 16.12.2025. godine) radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Poslanik:


Armen Šehović

AMANDMAN 1

U Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, član 3 mijenja se i glasi:

„Član 10 mijenja se i glasi:

Član 10

Stopa poreza na dohodak:

- 1) koji je ostvaren na osnovu prihoda iz člana 12 stav 2 tačka 1 ovog zakona iznosi:
 - 0% na iznos oporezivog dohotka do 700,00€,
 - 9% na iznos oporezivog dohotka od 700,01€ do 1.000,00€,
 - 15% na iznos oporezivog dohotka od 1.000,01€;
- 2) koji je ostvaren na osnovu prihoda iz člana 12 stav 2 tačka 2 alineja 1 ovog zakona iznosi:
 - 0% na iznos oporezivog dohotka do 8.400,00€;
 - 9% na iznos oporezivog dohotka od 8.400,01 € do 12.000,00 €,
 - 15% na iznos oporezivog dohotka od 12.000,01 €;
- 3) iznosi 15% od poreske osnovice za prihoda iz člana 12 stav 2 tačka 2 al. 2 i 3 i tač. 3 do 9 ovog zakona;
- 4) koji je ostvaren na osnovu prihoda iz člana 12 stav 2 tačka 10 ovog zakona iznosi:
 - 0% na iznos dobitka do 50,00€,
 - 10% na iznos dobitka od 50,01€ do 1.500.00€,
 - 15% na iznos dobitka od 1.500,01€.”

OBRAZLOŽENJE:

Ovim amandmanom predlaže se izmjena važećeg člana koji propisuje stope poreza na dohodak fizičkih lica, na sljedeći način:

- zadržavaju se stope poreza na dohodak za lična primanja od 0%, 9% i 15%, u zavisnosti od nivoa oporezivog dohotka;
- stope poreza na dohodak za prihod po osnovu osnovne samostalne djelatnosti će biti 0%, 9% i 15%, u zavisnosti od nivoa oporezivog dohotka;
- stopa poreza na dohodak za prihode po osnovu povremene samostalne djelatnosti, dopunske preduzetničke djelatnosti, imovine, kapitala, kapitalnih dobitaka, prihoda od sportske djelatnosti, prihoda od autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihodi samostalnog stručnjaka u kulturi, drugih primanja, interneta i od video igara će biti 15%;
- stope poreza na prihode od igara na sreću će biti 0%, 10% i 15%, u zavisnosti od nivoa ostvarenog dobitka.

Predloženim amandmanom će biti propisana stopa poreza na dohodak za fizičko lice koje obavlja dopunsku preduzetničku djelatnost, kao i izmijenjena stopa koja propisuje stopu poreza za dobitke od igara na sreću.

AMANDMAN 2

Poslije dosadašnjeg člana 9 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 10

Član 37s mijenja se i glasi:

“(1) Prihodom od igara na sreću smatra se ukupan pojedinačni dobitak ostvaren od igara na sreću u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću, i to od:

- 1) lutrijskih igara, u novcu, stvarima, uslugama i pravima;
- 2) igara klađenja (kladioničke igre), u novcu;
- 3) globalnog džekpot-a, u novcu.

(2) Dobitkom od igara na sreću iz stava 1:

1) tačka 1 ovog člana smatra se iznos pojedinačnog dobitka koji se umanjnjen za iznos pojedinačne uplate na osnovu koje je dobitak ostvaren isplaćuje na bankovni račun igrača ili u blagajni;

2) tačka 2 ovog člana smatra se iznos pojedinačnog dobitka koji se umanjnjen za iznos pojedinačne uplate na osnovu koje je dobitak ostvaren isplaćuje na bankovni račun igrača ili u blagajni, odnosno prenosi na evidencioni račun igrača kod priređivača igara na sreću, odnosno prenosi na terminal;

3) tačka 3 ovog člana smatra se ukupan dobitak koji je ostvaren od akumuliranog nagradnog fonda koji je formiran zadatim procentualnim izdvajanjem u odnosu na ostvareni ulog na svim automatima na svim lokacijama priređivača, na bazi unaprijed zadatih uslova u okviru jedinstvenog informacionog sistema koji služi za praćenje poslovanja.”

OBRAZLOŽENJE:

Ovim amandmanom se predlaže da se prihodom od igara na sreću smatra ukupan pojedinačni dobitak ostvaren od igara na sreću u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću, i to od lutrijskih igara, igara klađenja i globalnog džekpot-a. Takođe, ovim članom se propisuje šta se smatra dobitkom od igara na sreću, na sljedeći način:

- dobitkom od lutrijskih igara na sreću smatra se iznos pojedinačnog dobitka koji se umanjnjen za iznos pojedinačne uplate na osnovu koje je dobitak ostvaren isplaćuje na bankovni račun igrača ili u blagajni;
- dobitkom od igara klađenja smatra se iznos pojedinačnog dobitka koji se umanjnjen za iznos pojedinačne uplate na osnovu koje je dobitak ostvaren isplaćuje na bankovni račun igrača ili u blagajni, odnosno prenosi na evidencioni račun igrača kod priređivača igara na sreću, odnosno prenosi na terminal;
- dobitkom od igara na sreću od globalnog džekpota smatra se ukupan dobitak koji je ostvaren od akumuliranog nagradnog fonda koji je formiran zadatim procentualnim izdvajanjem u odnosu na ostvareni ulog na svim automatima na svim lokacijama priređivača, na bazi unaprijed zadatih uslova u okviru jedinstvenog informacionog sistema koji služi za praćenje poslovanja.

AMANDMAN 3

Poslije dosadašnjeg člana 15 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 17

Član 50f mijenja se i glasi:

“(1) Porez na prihod od igara na sreću obračunava i obustavlja priređivač igara na sreću prilikom svake isplate, odnosno prenosa dobitka, primjenom stopa iz člana 10 stav 1 tačka 4 na dobitak iz člana 37s stav 2 ovog zakona.

(2) Porez iz stava 1 ovog člana uplaćuje priređivač igara na sreću najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.”

OBRAZLOŽENJE:

Ovim amandmanom predlaže se da porez na prihod od igara na sreću obračunava i obustavlja priređivač igara na sreću prilikom svake isplate, odnosno prenosa dobitka u skladu sa povezanim članovima iz ovog zakona, a uplaćuje najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Na predloženi način se omogućava priređivaču igara na sreću da uplatu obračunatog i obustavljenog poreza može vršiti i po isteku mjeseca u kojem je dobitak od igara na sreću nastao, u skladu sa ovim zakonom.

AMANDMAN 4

Dosadašnji čl. 10 do 15 Predloga zakona postaju čl. 11 do 16, a dosadašnji čl. 16 do 19 Predloga zakona postaju čl. 18 do 21.

OBRAZLOŽENJE:

Predložena prenumeracija Predloga zakona je izvršena zbog odgovarajuće sistematizacije članova Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.